

Thank you for using eradoc, a platform to publish electronic copies of the Rothamsted Documents. Your requested document has been scanned from original documents. If you find this document is not readable, or you suspect there are some problems, please let us know and we will correct that.



ROTHAMSTED  
RESEARCH

# Collection of Plans for the Woburn Ley-arable Experiment

[Full Table of Content](#)

WOBURN ARABLE AND LEY ROTATIONS

Treatment	Area (Acre)	Soil	Year	Notes
1. 1st Year	1.0	1	1972	
2. 2nd Year	1.0	1	1973	
3. 3rd Year	1.0	1	1974	
4. 4th Year	1.0	1	1975	
5. 5th Year	1.0	1	1976	
6. 6th Year	1.0	1	1977	
7. 7th Year	1.0	1	1978	
8. 8th Year	1.0	1	1979	
9. 9th Year	1.0	1	1980	
10. 10th Year	1.0	1	1981	
11. 11th Year	1.0	1	1982	
12. 12th Year	1.0	1	1983	
13. 13th Year	1.0	1	1984	
14. 14th Year	1.0	1	1985	
15. 15th Year	1.0	1	1986	
16. 16th Year	1.0	1	1987	
17. 17th Year	1.0	1	1988	
18. 18th Year	1.0	1	1989	
19. 19th Year	1.0	1	1990	
20. 20th Year	1.0	1	1991	
21. 21st Year	1.0	1	1992	
22. 22nd Year	1.0	1	1993	
23. 23rd Year	1.0	1	1994	
24. 24th Year	1.0	1	1995	
25. 25th Year	1.0	1	1996	
26. 26th Year	1.0	1	1997	
27. 27th Year	1.0	1	1998	
28. 28th Year	1.0	1	1999	
29. 29th Year	1.0	1	2000	
30. 30th Year	1.0	1	2001	
31. 31st Year	1.0	1	2002	
32. 32nd Year	1.0	1	2003	
33. 33rd Year	1.0	1	2004	
34. 34th Year	1.0	1	2005	
35. 35th Year	1.0	1	2006	
36. 36th Year	1.0	1	2007	
37. 37th Year	1.0	1	2008	
38. 38th Year	1.0	1	2009	
39. 39th Year	1.0	1	2010	
40. 40th Year	1.0	1	2011	
41. 41st Year	1.0	1	2012	
42. 42nd Year	1.0	1	2013	
43. 43rd Year	1.0	1	2014	
44. 44th Year	1.0	1	2015	
45. 45th Year	1.0	1	2016	
46. 46th Year	1.0	1	2017	
47. 47th Year	1.0	1	2018	
48. 48th Year	1.0	1	2019	
49. 49th Year	1.0	1	2020	
50. 50th Year	1.0	1	2021	

## Woburn Ley-arable 1972b

### Rothamsted Research

Rothamsted Research (1957-79) *Woburn Ley-arable 1972b* ; Collection Of Plans For The Woburn Ley-Arable Experiment, pp 19 - 19

2018


STACKYARD D 1972

35th year

ARABLE AND LEY ROTATION

Potatoes Blocks

WOUBURN



VARIETY 'Resistant' to H.rostochianis Maris Piper Planted: 29 Mar.

BASAL MANURING per acre (hectare)  
1752 lb (1964 kg) compound fertiliser (13:13:20)

PLOT AREA  
Plots with chloropicrin residues 14' x 30' = 0.0096 acre (0.0039 ha)  
Plots without chloropicrin residues 14' x 64' = 0.0207 acre (0.0084 ha)

TREATMENTS per acre (hectare)  
Dung residues  
-, d6 None, FYM residues last applied 1967  
Chloropicrin residues  
(-), (c) None 400lb (448 kg) chloropicrin in 1969  
Fresh chloropicrin and temik  
- None  
F 400lb (448 kg) chloropicrin in autumn 1971 + 50lb (56 kg) of 10% granules of temik in Spring 1972